



Crna Gora
Opština Berane

Adresa: ul IV crnogorske br.1
84300 Berane, Crna Gora
tel: +382 51 231 973
fax: +382 51 233 357
e-mail: arhitekta@berane.co.me

Služba glavnog gradskog arhitekta

27.03.2023. godine

DI: 13-333/23-32/1

Sonja
Simeunović
Vuković

Digitally signed by Sonja Simeunović
Vuković
DN: c=ME, ou=Pravno lice,
2.5.4.97=VATME-02023997, o=Opština
Berane, serialNumber=58711,
givenName=Sonja, sn=Simeunović
Vuković, cn=Sonja Simeunović Vuković
Date: 2023.03.29 14:17:48 +02'00'

Za:

doo "BA TIM", Berane
Pešca bb, tel. 068 431 432

Veza: Vaš zahtjev br. 13-333/23-32 od 20.03.2023. godine

PREDMET: Rješenje o davanju saglasnosti na idejno arhitektonsko rješenje

Dostavlja se rješenje broj i datum gornji o saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta proizvodnog objekta na kat.parcelama br. 411/3,411/4 i 412/8 upisanim u LN 531-prepis KO Buče I, površine 4.769m² u prostornoj razradi PUP-a Berane u zahvatu zone zone naselja, na građevinskom zemljištu za koju nije predviđeno donošenje plana nižeg reda, na dalju nadležnost

S poštovanjem

vd Glavni gradski arhitekta

Sonja Simeunović-Vuković d.i.a.



Prilog: Rješenje br. 13-333/23-32/1 od 27.03.2023. godine

Glavni gradski arhitekta, rješavajući po zahtjevu doo "BA TIM" iz Berana br.13-333/32 od 20.03.2023.god. , za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju proizvodnog objekta na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 411/3,411/4 i 412/8 upisane u LN 531-prepis KO Buče I, u prostornoj razradi PUP-a Berane u zahvatu zone zone naselja, na građevinskom zemljištu za koju nije predviđeno donošenje plana nižeg reda, na osnovu čl.87 u vezi sa stavom 4.tačka 1 i člana 88 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19,82/20 i 86/22), čl. 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke o imenovanju vršioca dužnosti glavnog gradskog arhitekta, br. 01-018/23-645 od 01.03.2023. godine i čl. 34 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Berane („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 2/19, 6/19 - ispr., 8/19 - ispr. i 18/19), donosi:

R J E Š E N J E

Daje se **saglasnost** doo "BA TIM"-u iz Berana na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju proizvodnog objekta na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 411/3,411/4 i 412/8 upisane u LN 531-prepis KO Buče I, u prostornoj razradi PUP-a Berane u zahvatu zone zone naselja, na građevinskom zemljištu za koju nije predviđeno donošenje plana nižeg reda. Lokacija je u svojini podnosioca zahtjeva, površine 4.769m² in a njoj se planira objekat spratnosti P+1, bruto površine u osnovi 673,57m², bruto razvijene građevinske površine 793,98m² u pogledu usaglašenosti sa:

- Smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta,
- Osnovnim urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Obrazloženje

Zahtjevom br.13-333/23-32 od 20.03.2023.god., ovom organu se obratio doo "Bea Tim" za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju proizvodnog objekta na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 411/3,411/4 i 412/8 upisane u LN 531-prepis KO Buče I, u prostornoj razradi PUP-a Berane u zahvatu zone zone naselja, na građevinskom zemljištu za koju nije predviđeno donošenje plana nižeg reda

Uz zahtjev je dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje koje je uradio doo "Arhimexs" iz Rožaja ,ovjereno elektronskim potpisom ovlaštenog lica 20.03.2023.g. u 13:58:39h, Izjava projektanta od 01.02.2023.g., list nepokretnosti u originalu i kopija plana od 24.03.2023.g. i Izjava geodetske agencije doo "PROGRES MV" iz Berana od 27.03.2023.g.

Odredbama čl. 87 stav 4 tačka 1, a u vezi sa čl. 76 Zakona, propisano je da glavni državni arhitekta:

- 1) daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju iz člana 55 stav 2 tačka 3 i stav 3 ovog zakona i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji);
- 2) daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na program iz člana 116 ovog zakona, koji je usklađen sa državnim smjernicama razvoja arhitekture;
- 3) izrađuje projektni zadatak za urbanistički projekat;

- 4) daje saglasnost na urbanistički projekat;
- 5) daje saglasnost na Program privremenih objekata u dijelu oblikovanja i materijalizacije;
- 6) utvrđuje smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda objekata iz člana 154 ovog zakona.

Odredbama čl. 88 stav 1 Zakona, propisano je da se poslovi glavnog državnog arhitekta iz člana 87 stav 4 tačka 1 ovog zakona koji se odnose na zgrade do 3000 m² bruto građevinske površine, izuzev hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, kao i poslovi iz člana 87 stav 4 tačka 2, 3, 5 i 6 prenose se na jedinicu lokalne samouprave i da za obavljanje ovih poslova izvršni organ jedinice lokalne samouprave imenuje glavnog gradskog arhitektu.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio dostavljeno idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju proizvodnog objekta na predmetnoj lokaciji i odlučio kao u dispozitivu rješenja iz sledećih razloga:

Odredbama čl. 87 stav 1 istog Zakona propisano je da se saglasnost izdaje na osnovu Državnih smjernica razvoja arhitekture, a članom 215 da do donošenja državnih smjernica razvoja arhitekture primjenjuju se uslovi iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje i materijalizaciju objekta.

Uvidom u predmetni PUP Berane je propisano sledeće: Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju

- Obavezna zaštita graditeljskog naslijeđa.
- Pri izgradnji novih objekata primjenjivati arhitektonske oblike i forme, kao i materijale koji odgovaraju arhitektonskom naslijeđu ove vrste objekata.
- Preporuka je da se svojim oblikom i materijalizacijom, kao i položajem objekat prilagodi postojećim objektima u užem i širem okruženju.
- Objekti mogu imati podrumski ili suterenski deo ako ne postoje smetnje geotehničke ili hidrotehničke prirode, a površina ovih prostorija i etaža ne ulazi u obračun parametara i koeficijenata datim u pravilima građenja.
- Nove objekte graditi u skladu sa zahtjevanim visokim stepenom zaštite prirode, bez ugrožavanja vodotokova sa primjenom visokih tehnologija u zaštiti zemljišta, voda, vazduha, flore i faune
- Izgradnju objekta u skladu sa namjenom, imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primenu savremene tehnologije građenja, primenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preuslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.
- Gabariti u osnovi objekata treba da imaju, po mogućnosti, pravilne geometrijske forme. To su forme simetrične u odnosu na glavne ose objekata, kao na primjer, pravougaona, kvadratna i slično.
- Moguća je primjena najrazličitijih materijala i elemenata za ispunu. Prednost imaju lagane prefabrikovane ispune, koje bitno ne utiču na ponašanje osnovnog konstruktivnog sistema. Ukoliko se primjenjuje kruta i masivna ispuna (opeka ili blokovi najrazličitijeg tipa) treba uzeti u obzir uticaj ispune na osnovni konstruktivni sistem.
- Projektovanje temelja primjenjivati za opterećenja tako da se eliminišu diferencijalna sleganja, a dva ili više načina temeljenja na istom objektu izbjegavati, osim ako se svaki način temeljenja primjenjuje pojedinačno po konstruktivnim jedinicama.
- Fasadu predvideti od prirodnih materijala po izboru projektanta i međusobno usaglasiti sa prirodnim okruženjem.
- Prozore i vrata predvidjeti od drveta ili pvc u skladu sa ambijentalnim vrijednostima.

Osnovnim urbanističkim parametrima je propisano:

Osnovni programsko prostorni elementi za parcelu su:

- minimalna površina parcele 600m²
- maksimalna spratnost objekta do P+1. Objekti mogu imati podrumski ili suterenski dio ako ne postoje smetnje geotehničke ili hidrotehničke prirode, a površina ovih prostorija i etaža ne ulazi u obračun BRGP ukoliko su u njima smještene tehničke, pomoćne prostorije i ostave. Spratna visina je u funkciji proizvodnog procesa koji se u objektu obavlja, pa je u okviru planom zadate spratnosti moguća i preraspodela etaža.
- maksimalni indeks izgrađenosti na ukupnoj parceli 1.2
- maksimalni indeks zauzetosti parcele 0.7

- građevinsku liniju prema regionalnom putu postaviti minimalno 15m od zadnje linije putnog pojasa regionalnog puta zavisno od namjene objekta i potrebnih saobraćajno manipulativnih površina
- minimalna udaljenost slobodno stojećeg objekta od ograde suseda iznosi 5m a za

Na osnovu uvida u tekstualnu i grafičku dokumentaciju dostavljenog Idejnog rješenja arhitektonskog projekta, glavni gradski arhitekta konstatuje da su arhitektonske karakteristike predloženog idejnog arhitektonskog rješenja u skladu sa smjernicama za oblikovanje prostora i materijalizaciju objekata kao i propisanim osnovnim urbanističkim parametrima zadatih PUP-om.

Volumenom i položajem je objekta uklopljen u okruženje. Fasade objekta kao i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala. Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele i objekta. Objekat je u granicama maksimalno zadatih visina, sa kosim dvovodnim krovom i adekvatnom stolarijom. Ograda oko parcele je predviđena u skladu sa smjernicama.

Na lokaciji površine 4.769m² planirani objekat je u osnovi površine 673,57m² ukupne bruto površine 793,98m², spratnosti P+1. Objekat je postavljen u granicama zadatih građevinskih linija. Ostvareni Indeks zauzetosti je 0,14 (planirani je 0.7) a indeks izgrađenosti 0.16 (planirani je 1.2).

Uz digitalno idejno rješenje arhitektonskog projekta je dostavljena izjava geodetske agencije doo "Progres MV" iz Berana o nesmetanom prilazu lokaciji sa javne površine. Takođe je dostavljena izjava glavnog inženjera sa tabelarnim prikazom planiranih i ostvarenih urbanističkih parametara, list nepokretnosti 531 -prepis i kopiju plana KO Berane ne stariju od šest mjeseci čime je dokazano da podnosilac zahtjeva ima riješene imovinske odnose.

Pri obrazloženju ovog rješenja, glavni gradski arhitekta ukazuje da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka, budući da je zahtjev stranke u cjelosti usvojen - član 113 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja stvari, glavni gradski arhitekta je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti doo "BA TIM"-u, na Idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju proizvodnog objekta na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 411/3, 411/4 i 412/8 upisane u LN 531-prepis KO Buče I, u prostornoj razradi PUP-a Berane u zahvatu zone zone naselja, na građevinskom zemljištu za koju nije predviđeno donošenje plana nižeg reda, u pogledu usaglašenosti sa Smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta, i osnovnim urbanističkim parametrima (maksimalna bruto razvijena površina, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Imajući u vidu sve navedeno, ovaj javnopravni organ je odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko Službe Glavnog gradskog arhitekta u dva primjerka, taksirana sa 5,00 € administrativne takse na žiro - račun br. 530-6046777-40, a ista se može izjaviti i na zapisnik.

DOSTAVITI: 1x Podnosiocu zahtjeva, 1x u predmetu i 1x a/a


vd Glavni gradski arhitekta,

Sonja Simenovic -Vukovic d.i.a



CRNA GORA
OPŠTINA BERANE
GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA
Broj:13-333/23-32/1
Datum:27.03.2023.god.

Potvrda o izvršenoj dostavi
DOSTAVNICA

NAZIV PISMENA	KOME SE PISMENO DOSTAVLJA Ime i prezime	ULICA I BROJ	DATUM PRIJEMA	POTPIS PRIMAoca	ODNOS PREMA LICU UMJESTO KOGA JE POŠILJKA PRIMLJENA	DOSTAVLJAČ
Rješenje o saglasnosti	Doo"BA TIM"	Pešca bb	27.03 2023			

*OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA PO ČL. 48 ST.1 ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU („SLUŽBENI LIST CRNE GORE“, BR.56/14,20/15,40/16 I 37/17) KOJI PROPISUJE „DOSTAVLJANJE PISMENA MORA SE IZVRŠITI LIČNO LICU KOME JE NAMENJENO KAD SE RADI O PISMENU OD ČIJEG DOSTAVLJANJA TEČE ROK KOJI SE NE MOŽE PRODUŽITI ILI AKO JE TO PROPISANO ZAKONOM,ODNOSNO DRUGIM PROPISOM ILI AKO TAKO ODREDI OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE“.

Црна Гора
ОПШТИНА БЕРАНЕ

Датум пријема акта: 20. 03. 2023				
Орг.јед.	Клас.змак	Ред.број	Прилог	Вриједност
B-	333/	23-	32	

OBRAZAC 3

_____ (prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

_____ (adresa)

_____ (broj telefona)

izvršni direktor Boban Davidović

ulica Pešca bb. Berane

DOO „BA TIM“ BERANE

068 431 432

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

ZAHTJEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI Glavnog državnog / gradskog arhitekta

(član 87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obraćam se zahtjevom za izdavanje saglasnosti na:

1. Idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade bruto građevinske površine 3000m² i više, hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvijezdica i turističkog rizorta, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka - nadležnost glavnog državnog arhitekta;
2. Idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade bruto građevinske površine do 3000m² - nadležnost glavnog gradskog arhitekta;
3. Idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na program iz člana 116 ovog zakona.

(zaokružiti odgovarajući broj)

Lokacija objekta Kat.parcela br.411/3,411/4 i 412/8 KO Buče I,Opština Berane,
(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

u zahvatu prostorne razrade PUP-a Berane

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

Investitor DOO „BA TIM“ BERANE

PRILOG:

- Idejno rješenje 1xCD

Berane, 20.03.2023. G.O.D.

(mjesto i datum)



(podnosilac zahtjeva)



DOO „ARHIMEX“ROŽAJE

Adresa : Jaha Kurtagića bb, Rožaje Kontakt : 068/661-880
Email : emir.forza@gmail.com Žiro račun: 535-18448-25 Prva banka CG

Investiror: DOO „BA TIM“ BERANE
Objekat: PROIZVODNI OBJEKAT
Lokacija: Kat.parcele br.411/3, 411/4 i 412/8 KO Buče I; Opština Berane,
u zahvatu prostorne razrade PUP-a Berane
Projektant: DOO „ARHIMEX“ROŽAJE

U skladu sa članom 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List Crne Gore " br. 64/17,44/18,63/18, i 82/20) izjavljujem:

IZJAVA PROJEKTANTA

da je objekat projektovan u skladu sa Urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od stane „Sekrterijata za uređenje prostora i zaštitu zivotne sredine" Opština Berane, broj: UPI 07-332/21-196/9 od dana 28.07.2021. godine kao i da je ispoštovan odnos prema gradevinskoj i regulacionoj liniji te da su ostvareni sledeći parametri:

	PREDVIĐENO PLANOM	OSTVARNO U PROJEKTU
Površina parcele		Kat.parcele br.411/3 411/4 i 412/8 Buče I 4769m²
Indeks zauzetosti	IZ =0.7	Planirani objekat:644,69m ² Ukupno:644,69m² IZ =0.13
Indeks izgrađenosti	II =1,2	Planirani objekat:765,67m ² Ukupno:765,67m² II =0.16
Maksimalna bruto površina	5722,8m²	Planirani Objekat:765,67m ² Ukupno:765,67m²
Spratnost	P+1	P+1

Takođe izjavljujem da su planirani proizvodni objekat pozicionirani na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 411/3, 411/4 i 412/8 KO Buče I, opština Berane (svojim gabaritom zauzima djelove ovih parcela) u vlasništvu investitora DOO „BA TIM“ Berane i da planirani



DOO „ARHIMEX“ROŽAJE

Adresa : Jaha Kurtagića bb, Rožaje Kontakt : 068/661-880
Email : emir.forza@gmail.com Žiro račun: 535-18448-25 Prva banka CG

objekat ima pristup sa magistralnog puta pravac Berane-Andrijevicai da se objektu pristupa preko planiranog kolsko-pješačkog puta u okviru katastarske parcele br. 411/3 KO Buče I, opština Berane u vlasništvu investitora DOO „BA TIM“ Berane. Objekat je više od 15m udaljen od regulacione linije sa saobraćajnicom i minimum 5m je udalje od granica susjednih parcela.

Datum: 15.03.2023. god.

Glavni inženjer:
Arh. Emir Kurtagić, dipl.ing.



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: BERANE

Broj: 917/23-3/26

Datum: 23.03.2023.



Katastarska opština: BUČE I




Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 5

Parcele: 411/3, 411/4, 412/8

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



Ovjerava
Službeno lice:



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BERANE

Broj: 111-919-939/2023

Datum: 23.03.2023.

KO: BUČE I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu DOO „BA-TIM,, BERANE, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 531 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
411	3		5 12	14/08/2020	KOMATI	Njiva 1. klase		2822	40.64
411	4		5 12	14/08/2020	KOMATI	Njiva 1. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		859	12.37
412	8		5 12	14/08/2020	RAVNO BUČE	Pašnjak 1. klase		1088	2.61
								4769	55.62

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000003112349 0	DOO „BA-TIM,, PEŠCA Berane 0	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima


Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
411	3			2	Njiva 1. klase	21/01/2020 10:5	Hipoteka HIPOTEKA I REDA U KORIST HIPOTEKARNE BANKE AD PODGORICA, SHODNO ZALOŽNOJ IZJAVI UZZ BR. 9/2020 OD 20.01.2020 GODINE I UGOVORA O KR BR. 600-3630/2 OD 14.01.2020 GODINE. BANKA ODOBRAVA KR U IZNOSU OD 90.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE OD 60 MJESECI, ZABILJEŽBA ZABRANE OTUĐENJA I OPTEREĆENJA, DAVANJA U ZAKUP BEZ PISANE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIČA.
411	4			2	Njiva 1. klase	21/01/2020 10:5	Hipoteka HIPOTEKA I REDA U KORIST HIPOTEKARNE BANKE AD PODGORICA, SHODNO ZALOŽNOJ IZJAVI UZZ BR. 9/2020 OD 20.01.2020 GODINE I UGOVORA O KR BR. 600-3630/2 OD 14.01.2020 GODINE. BANKA ODOBRAVA KR U IZNOSU OD 90.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE OD 60 MJESECI, ZABILJEŽBA ZABRANE OTUĐENJA I OPTEREĆENJA, DAVANJA U ZAKUP BEZ PISANE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIČA.
412	8			2	Pašnjak 1. klase	21/01/2020 10:5	Hipoteka HIPOTEKA I REDA U KORIST HIPOTEKARNE BANKE AD PODGORICA, SHODNO ZALOŽNOJ IZJAVI UZZ BR. 9/2020 OD 20.01.2020 GODINE I UGOVORA O KR BR. 600-3630/2 OD 14.01.2020 GODINE. BANKA ODOBRAVA KR U IZNOSU OD 90.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE OD 60 MJESECI, ZABILJEŽBA ZABRANE OTUĐENJA I OPTEREĆENJA, DAVANJA U ZAKUP BEZ PISANE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIČA.



Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.



Načelnik:


Marijanovic Velibor, dipl.pravnik